Чурапчыга күн тахсар !

САҺА ОЛОХ

Чурапчы улууһун хаһыата

ХАҺЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЬЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

12+

2015 сыл Бэс ыйын 25 күнэ чэппиэр №62 (11072)

ОЛОҺХО ЫҺЫАҺА

АҺЫЛЛЫЫТА

Бэс ыйын 20 күнүгэр Маҥаайыыбыт аллаһыгар 9 сылыгарааҕа олоҥурбут "Туругур, 9-с Олоҥхо ыһыаҕын тойон түҥүлгэтэ" диэн аатаммыт республикаҕа Олоҥхо ыһыаҕар ыраахтан-чугастан үгүс киһи тоҕоруоҥа мунуннуо. Үөрүүлээх түгэнтэ СР Ил Дархана Егор Борисов кэргэнинээн Прасковья Петровналыын, СР государственнай Мунньаҕын Ил Түмэн председателэ Александр Жирков, СР Правительствотын председателэ Галина Данилова, СР Правительствотын председателин солбуйаччы, 2015 сылгыах Олоҥхо ыһыаҕын тэрийэр хамыыһыйатын председателэ Алексей Дьячковскай, Россия Суруйаччыларын союзун председателэ Валерий Ганичев, Америкаттан, Турциттан, Азербайджаттан, Кытайтан, Японнаттан уонна да атын тас дойдулартан маанылыыттарынан буоллулар.

Үгэс быһыытынан ыһыах алгыстан, арчыаньыттан саҕаланна. Кыталык кыргыттары, туруйа уолаттары арыллыбан кинибиг алгысчыт ааттаан, 9 Айыыттан норуотун, дьонун туһугар уйгу-быйаҥ, дьоллоох-соргулаах олоҥу түстүүлэригэр көрдөстө.

Ол кэнэ кылааабынай режиссер, бинир дойдулаахтыт Амгалена Барашкова туруоруутугар театрализованнай кэстүүнү көрдүбүт. Бу кэстүү "Куруубай хаанныах Күлүн Куллустуур" олоҥхоҕо олоҥурда. Орто дойду онохуута, силиитэтэн туруута, онтон харана күүстэр - абааны аймахтара Күн Айыы дьонун атарахсытыылара, Үрүҥ Аар Тойон Айыы уолун - Күлүн Куллустууру ытык сиргэ түһэриитэ; кини бухатыырга уһаарыллыыта, орто дойдуну абааны аймаҕыттан быыһыыра ырылыччы, ойдоҥнумтуоттук ойуулаана. Түмүкэ 999 эр дьон хорҕо, Олоҥхо ыһыаҕа Чурапчыга аһыллыыбытын туһунан чабырҕах патриотическай ойуу-сананы үлүгуннарда, кэлэн тутуулуу үөскэтэ. Санаатар буоллахха, режиссер Амгалена Барашкова 19-с "Маҥчаары оонньууларын" аһыллыытын туруорбута. Кини режиссер быһыытынан таһымнаҕын, айылҕаттан бэриллибит талааннаҕын бу да сырыыга көрөн итэҕэйдибит. Ураты хараҕынан, тус көрүүтүнэн хас биирдии кэстүүнү туох эрдэ дьиктитэх, алыптаах гына толкуйдуура кинини сэхтерер, астыннарар. Ол курдук, эйбэх-кытаанчыны аттаран туруорара, декорацияны, кинэтэннии хото уонна табыгастаахтык туттара көрөөччү кутун-сүрүн күүстэхтик тутар. Бинити олохтоохтор дьаҥны, ыаллыыттар дьаҥны сохтубут-махтайдыыбыт.

Улуу Куланса аҕалан бэрбит Ытык Дуоҕатын Ил Дархан Егор Борисов пьедесталга аста. Егор Афанасьевич дьонунар-сэргэтигэр туһаайан "Хаанныык бөҕөрөр норуот бойдэтин кулуурбатын, сиэрин-туомун, үгэһин тутуһар, сайыннарар буоллаҕына көстибэт. Ол туоһутуттан бу ыһыахпыт буолар. Бинити сахалар олоҥхобут баар буолан сахалыы тыыммыт сүппэт; тылбыт көстибэт. Иннинэтин дьаҥны норуотум бу үгэһин тута сылдьыа диэн эрэлим улахан", - диэн эппитин ытыс тыаһынан бигэргэтибит. Кини "Саха Республикатын үтүөлээх бырааһа" аҥы улуустут фтизиатр-бырааһыыгар Иван Гульмоҕа, "Гражданскай кылбын" бөлүөнү кырдьаҕас олоҥхоһуттутар Николай Тарасовка, Саха Республикатын баһылыгын Махтал сурутун Чурапчылаах колледж коллективыгар (дир. Евгений Попов) туттарда.

Олоҥхо 10 сылгыах программатын бэлэмнээн ыллар ассоциациятын председателэ Александр Жирков, Россия Суруйаччыларын союзун председателэ Юрий Ганичев, 2015 сылгыах Олоҥхо ыһыаҕын тэрийэр хамыыһыйатын председателэ Алексей Дьячковскай, Чурапчы улууһун баһылыга Андрей Ноговицын, о.д.а. бойдоорун эҥэрдэ тыыарын эгиллэр, ыһыах хас биирдибитигэр умнуллубат түгэннэри, кыайыыны-хотуону бэлэхтиригэр бэлэмнэнэр.

Ыһыах аһыллыыта хымыс үрдүн охторуунан, тыыныаччаны кинилэх олуохайынан түмүктэнна.

Елена МАКАРИНСКАЯ.

Үөһээ Дьааны делегацията

Егор Егоров

Юрий Борисов

ЫТЫК ДУОҔА ҮӨҺЭЭ ДЬААНЫГА АЙАННААТА

Чурапчыга ыһыллыыбыт Олоҥхо ыһыаҕын түмүктүүр тэрээһин бэс ыйын 21 күнүгэр күнэ 17 чаастан Маҥаайы аллаһын кэнэ сылаатыгар ыытылынна. Ыһыаҕы тэрийэр хамыыһыйа председателэ, Правительство председателин солбуйаччы Алексей Прокопьевич Дьячковскай ураты ыһыах ыһыллыыбытын, Чурапчы дьоно-сэргэтэ түмүүлэриэн, дьулуурдарын болҕотоотэ. Улуус баһылыга Андрей Тимофеевич Ноговицын бинир дойдулаахтарыгар махталын биллэрдэ уонна Чурапчыга ыытылыыбыт ыһыаҕы кэрдигэр информацияны олоҕо суоҕунан аҕаарын эттэ.

Бу кэнэ үрдүк сылаатаҕа икки күн устата барбыт күөн күрэстэр кыайыылаахтара наҕараадаламмыттар. Ол курдук, оҕолорго олоҥхоҕо күөн күрэс чулуулара Дьокуускайтан Марк Данилов, Бүлүүттэн Миша Шамаев, Чурапчы Сылаатыттан Маша Сивцева Париж куоракка сылдьаннан кэлэр путевканы туттулар. Олоҥхоҕо „Кыраан чыпчаал" ытык аакка Амма улууһун ыччата Юрий Борисов тиксэн, ыһыах дьонун ортотугар массыына күлүүһүн тутта. Онуохай кыайыылаахтара Үөһээ Бүлүүттэн Марфа Осипова, Чурапчы Чаҕырыттан Настя Алексеева, Үөһээ Бүлүүттэн Нюргуяна Нерюева эмиэ Парижка айаннаатылар үрдүк чиэскэ тиксиитэр. Онуохай тойон түҥүлгэтин „Кыраан чыпчаал" аатын хаһыайынынан Үөһээ Бүлүүттэн Егор Егоров аатынан, „Синтай" тыраактар күлүүһүн тутта. „Тоҕус томтор оонньууларын" кыайыылаҕа Уус-Алдантан Иван Белоцерковскай „Нива" массыынанан наҕараадаламмытын ааттаатылар.

Бу кэнэ Олоҥхо ыһыаҕын Ытык Дуоҕатын туттарыы сиэрэ-туома ыытылынна. Улуус баһылыга А.Т.Ноговицын көтөр сылга Олоҥхо ыһыаҕа ыһыллар Үөһээ Дьааны улууһун баһылыгар Ытык Дуоҕаны Виктор Герасимович Павловка туттарда. Онон Олоҥхо болҕотэ хоту улуустарга айаннаата. Бу кэнэ хас биирдиитэрэ дириҥ сахалыы ис хоһоонноох үнкүүлэрдээх „Кундул" (Дьокуускай), „Алаҕарыаана" (Алаҕар), „Күн Өркөн" (Дьокуускайдаҕы культуура уонна искусство колледжа), „Кубэйэ" (Сылаан), „Кэлүүчэй" (Мугулай), „Ситим" (ХИФУ) ансамбылэр күүстэриэн тэриллибит концертэн Олоҥхо ыһыаҕа түмүктэнна.

Оксана ЖИРКОВА.

Олонхо ыһыаҕа

"ТОҔУС ТОМТОР ООННЬУУЛАРА"

Чурапчыбыт сиригэр "Тоҕус томтор" оонньуулара Саха сиригэр мас тардыһыыга XX-с үйэ бастыҥ спортсмена, "Мистер Норд" анал аат хаһаайына, Саха Республикатын спорт торут көрүнэриэр спорт маастара, Чурапчы улууһун бочуоттаах попечителэ Степан Степанович Алексеев сырдык кэриэһигэр иккис төгүлүн ыытылына.

"Дьыҥын оонньууларын" сэттэ төгүлүгэх чемпиона Уйбаан Белолюбскай, үс сыллаах тохтобул кэнэ Олонхо ыһыаҕын түһүлгэтигэр тахсан, дьону-сэргэни өссө төгүл үөрдэ уонна аан дойдуга ханна даҕаны суох чурапчылар "Тоҕус томтор" күрдьүк уустук оонньууларыгар утарсаччыларын сабырыйан, мунутуур кыайыылааҕынан аатталла. Иккис миэстэни Уйбаан Белолюбскай үөрэнэччитэ, Сунтар Куганатын буулаҥа бухатыыра Рустам Ксенофонтов ылла.

Үһүс бочуоттаах миэстэни Хаҥалас быйыйа, атах оонньуутутар рекордсмен Егор Филиппов буолла.

Онон Маҕаайы алааһын түһүлгэтиттэн Уйбаан Белолюбскай сабыс-саҥа "Ника" массыынаҕынан Дьокуускай куоракка айанныы турда. Уопсайа спортивнай күрэхтэһиилэргэн 12-с массыынатыгар барыыта буолла.

Уйбаан түһүлгэҕэ киириитин көрөөччүлэр уруйдаан-айхаллаан көрүстүлэр, финальнай киирсии түмүгэ хайдах буолуоҕун эрдэттэн сэрэйэ быһыытайыы баара. "Олонхо ыһыаҕар кэлии эрдэттэн былаанта баара, онтон "Тоҕус томтор оонньуутутар" кыттарга аҕыйах хонук иһигэр быһаарыммытым, иэстэр "кыттыахха сөп бөҕө буоллаҕа" диэн саанаан салайтарай киирсэрэ сананным. Ыһыах эрэ бириэмэтигэр буолар ураты туруту, дьон-сэргэ күрэхтэһии бириэмэтигэр ыһыытын-хаһыытын сүрдээҕин ахтыбыт эбиппин, ыһыах диэн тутун биилэхпин баҕарбытым. Манна кытта кэлбит күрэхтэһэр уолаттарынан сүрдээҕин үөн туттабын, барыы маладьыастар уонна мин туспар ыалдьыбыт барыы көрөөччүлэргэ диринг махталбын тиэрдэбин," - диэн кэпсиир бэрт кылгастык эттэ. Уйбаан тоҕус түһүмэхтэн хапсаҕай көрүнэр олус чаҕылхайдык бастаата. Маны таһынан Мэҥэ-Хаҥалас бөҕөһүн Айсен Спиридоновы бэлиэтээн ааҕыахха сөп. Тоҕо даҕаны ону илиитин эчэппитин үрдүнэн, утарсаччыларын барыларын бэрт сымсаҥык атахтаан охтортоото, Уйбаан Белолюбскайтан сэрэтиннэн кыайтарда.

Хаҥалас быһыйа, атах оонньуутутар спорт маастара Егор Филиппов "Тоҕус туос куобах" ыстана көрүтэр соҕотох маннайгы холонуутутар икки атах хаһан даҕаны ыстанан тиийбэтэх, үстүү миэтэрэ тэйиччи сыпар туос мастары тоҕуста кыырайа хатан, 32 миэтэрэ 21 сантиметры ойон, рекорду олохтоото.

Күрэхтэһэччитэртэн саамай үрдүк унуохтаахтара уонна ыарахан ыйаанынаахтара Рустам Ксенофонтов "Бэрэбинэни кетоҕүү" түһүмэҕэр 158 миэтэрэни илдьэн бастаан таҕыста. Бу иккиэйэ тиит мас ыйаанына 115 киилэҕэ тэҥнэстэ, ол да иһин буолуо сорох кыттаччылар маны өндөтөн даҕаны көрбөтүлөр. Рустам уопсайа 9 көрүнтэ барытыгар сиэмэнитэхтик кыттан, 2-с миэстэни ылары ситистэ, халобура "Тоҕус туос куобах" ыстанаҕа бойотин ыйаанына 112 киилэтин үрдүнэн Егор Филиппов кэннигэ сүүрүүнү көрдөстөр. «Лада Гранд» массыынаны (спонсордар - «СахаАгроПродукт» уонна "Чурапчы" ТХПК) хаһаайыныыннан 3200 миэтэрэҕэ Амма улууһуттан Банкир диэн атыыр баайаччыгыар, Сахабыт сирин суон сурахтаах мадьыыпыта Анатолий Баишевка тэбэн биэрдэ. Кини кэннитэн чурапчылар Тускулбут, ол кэнэ мэҥэхаҥаластар Ривьералара илин-кэлин түсүһэн, чаҕылхай сүүрүүнү көрдөрдүлэр.

Киэһэ өттүгэр ыһыахпыт түһүлгэтэ ипподромна кубулуйан, корооччулэр түмүктүүр кэнсиэр кэнэ үргүлдьү олорон, ат сүүрдүүтүн биирдьыыныыннан көрөр чиэскэ тигистибит. Аныгы үйэ сайдыытынан, тоҕо даҕаны, сана тутуулар алаас сорох мунуктарын бүрүүлэлэр, сиэ биир өрө күүрүүлэх күрэх болҕомтото суох хаалбата.

Биир оонтук чаҕылхай сүүрүүнү аммалар үс саастаах Аркана диэн биэлэрэ кордордо, баайааччыта - Андрей Константинов. 800 миэтэрэ маннайгы сүүрүүтүгэр Байталы (Чурапчы), Си-Си Кейч (Чурапчы-Сылан) кэннигэр хаалбыран, борт эрэлтэхтик бастаата.

Биэс дистанцияҕа бэйиэннэриэр үстүү сылы сүүрдэ. 1600 миэтэрэҕэ Найыына Куо (Мэҥэ-Хаҥалас) уонна Махос (Хаҥалас) иккиэ буолан түспүттэриттэн, бүгэһик эрчиргэ Махос туора ыстаран, устунан сиргэ умса хоруйан жокейын үрдүттэн быраҕан борт кыһыылаахтык хаалла. Сэттис сүүрүүгэ, саамай үһүн 4800 миэтэрэҕэ, саха сылгылара сэттиэ буолан түспүттэрин түмүгэр, чурапчылар Күлүмчээнэ биэбит кыайан, хаһаайыныгар «Минскэй» маҥаскыыбыыны тэбэн биэрдэ.

Иккис сүрүн бириис - «Синтай» тыраахтар иһин 1200 миэтэрэҕэ Чурапчы Одьулуунуттан Балтимор иннинэ күөгнэ тахсан, хаһаайынын үөрдэ-көтүттэ. Кини кэннитэн Чурапчы Сылаҥыттан Гармоника, үһүс ханаластар Айс Вуменнара эмиэ бэрт кыраан хаалыылар.

Маны таһынан, хас биирдии дистанция кэннитэн миэстэлэриттэриэ анал бириистэри туттардылар. Ыраахтан кэлэн кыттыбыт улуустарга, сүүрүк сылгылар хаһаайыттарыгар, Чурапчы сириттэн-уоттуттан үчүгэй күрэхтэһиини болҕохтоҕобиккэтигэр истиҥ эҕэрдэбитин тиэрдэбит.

800 миэтэрэҕэ иккиэ түһүмэҕиэн сүүрдүлэр, ол курдук бастакы эргиирдэр:

1-кы миэстэ – Аркана (Амма), 56.98;
2-с миэстэ – Байтан (Чурапчы), 57.56;
3-с миэстэ – Си-Си Кейч, 59.76.

Иккис эргиирдэр:

1-кы миэстэ – Синьорита (Мэҥэ-Хаҥалас), 54.50;

2-с миэстэ – Султан (Хаҥалас-Номуттуу), 57.31;

3-с миэстэ – Мамма Мия (Чурапчы-Одьулуун) – жокейын быраҕан бэйэтэ финишкэ кэлтэ.

2400 миэтэрэҕэ:

1-кы миэстэ – Алмаскерт (Мэҥэ-Хаҥалас);

2-с миэстэ – Санни Шейд (Амма);

3-с миэстэ – Летописец (Хаҥалас-Номуттуу).

1200 миэтэрэҕэ (кылааабынай бириис "Синтай" тыраахтар):

1-кы миэстэ – Балтимор (Чурапчы-Одьулуун);

2-с миэстэ – Гармоника (Чурапчы-Сылан);

3-с миэстэ – Айс Вумен (Хаҥалас-Номуттуу).

1600 миэтэрэҕэ:

1-кы миэстэ – Найыына Куо (Мэҥэ-Хаҥалас);

2-с миэстэ – Махос (Хаҥалас-Номуттуу) – кыайан иһэн, эргиирдэ туора ыстаран, устунан сиргэ умса хоруйан жокейын быраҕан туораата.

3200 миэтэрэҕэ. Сүрүн бириис - "Лада Гранд" массыына:

1-кы миэстэ – Банкир (Амма);

2-с миэстэ – Тускул (Чурапчы);

3-с миэстэ – Ривьера (Мэҥэ-Хаҥалас).

4800 миэтэрэҕэ. Сүрүн бириис - "Минскэй" маҥаскыыбыыны:

1-кы миэстэ – Күлүмчээнэ (Чурапчы);

2-с миэстэ – Астык (Хаҥалас);

3-с миэстэ – Кылыс (Чурапчы-Кытанах).

Семен ЖЕНДРИНСКЭЙ.

ЫҺЫАХ АТ СҮҮРДҮҮТЭ СУОХ САТАММАТ

Олонхо ыһыаҕын трибуналыгар олорор дьон уопсайа классическай стиллэх 7

Олонхо ыһыаҕа

ЫТЫК СИР БААР БУОЛЛА

Тойуукка туойуллар тоҕус тоотоноох, ырыаҕа ыллаллар хаҥыҥ чаҥнардаах Чурапчы Эбэ хотуммут көскиллэх кэрэ кэлэйиэр, айылҕалаах арааны дьалбарыгар, дьоҕдьойор сааһыгар, кылбэйэр кэннигэр толкулоох түҥүлгэбит; ыраллаах ыһыахпыт - 9-с Олонхо ыһыаҕа ыытыллан бүттэ. Ыһыарыылаах ытык ыалдьыттарбыт үтүө-мааны ойлобуллуох, үөрүү-хаҥыы аргыстаах, куттарыа-сүрдэрэ күрүөлэнэн, боҕоруоттан дойдуларыгар тарҕастылар.

Дойдубут дьоно барахсаттар өссө тегул дакаастаатыбыт: бастаан туран, бөҕэбитигэр, бар дьоммутугар, иккиннэрэ, өрөспүүбүлүүк бары дьонугар-сэргэгигэр, ытык ыалдьыттарбытыгар Чурапчы улуусун дьоно-сэргэтэ хайдах курдук түмсүүлэспитин, эҥиэттэх түгэнэ хайдахтаах курдук бэлэм сомоҕо күүс буоларбытын, сахалыы өбүгэ тыынын ирдэ хаалбыппытын, Ийэ Айылҕабыт тэлимин тута сылдьарбытын чаҕылхайдык көрдөрдүбүт. Онон бар дьоммутугар нөрүөн-нөргүй, үгүрү-сүгүрү буолуоктун!

Бу суду тэрээһиннэ Хоптоҕо нэһилиэгэр ханнык баҕарар ыһыах мунутуур чыпчаала буолар сиэрин-туомун – Күүҥ көрсүүдү тэрийэн, үүнээн-тэһиннэрэн ыытары толору сүкэрбиттэрэ. Маннык эҥиэттэх сиэрин-туому өрөспүүбүлүүк таҥымыгар соҕотох бэлэм нэһилиэк дьоно-сэргэтэ барыларын тэрийэн ыытыта өссө суоҕа. Нэһилиэктит дьоно кырдьыгыттан эмиэ эрдэр бары кыһыныгар ким сүбэлиэн, ким сиэргэ-туомна тутуллар мальчан-сальчан, ким быһаччы кыттыылыын. Нэһилиэктит дьаһалтата, "Үрдэл" Сылыгалан киинин үлэһитэрэ бэлэм туспа бэлэмнээн-хаҥыыны этэллэ аастыттара хайҕаллаах дьыала, кэпиини үөрүтэр, кыпсыыр, сарсыҥҥы күнүгэ эрэли үөскэтэр. Оннук эрэ буола турдун!

Түгэхэннэн туһанан, олус үөмүнүк онностон, сүрдээх дириҥник долгуйан, күлүмүрдэс кэмэс кыммутун көрсүү сиэрэ-туома үрдүк таҥымнаахтык, дьон-сэргэ бараахсаттары астыннарар-дуоһуйар, куттарын-сүрдэрин ыраастыыр, арчылыыр, боҕоруоттар гына аастыыллар олус үөрдүбүт. Манна быһаччы кыттыстыт, тэҥнэ үлэлэстит, сүрэхпиитинньэрдиин ыалдьан, сыраларын-сырбаларын биэрбит дойдубут Хоптоҕо нэһилиэгин дьонугар, чуолаан оскоотоох дьаһалта баһылыгар Дмитрий Дмитриевич Дьячковскайга, "Үрдэл" Сылыгалан киинин режиссууругар Мария Петровна Бомдоновааҥа, дириэктэр Кирилл Васильевич Пестеревка, кинилэриттэн сиэйдэтэн киин бары үлэһитэригэр, "Туску" түмсүү Дьалбар хоһуттарыгар, арылҕыыгарбытын чаҕы да ис сүрүөгүттэн кыһаллан болҕомтобит, хореограф Александра Ивановна Баишеваа, арчылыт дьахталлары ниэсобит-саҕаламмыт; олохтоох народнай хор салайаантыыгар Фекла Ивановна Поповаа, оҕолорбутун мунньан сүүрбүт-көппүт; сыра бөҕүнү корбут, оскуола фольклорнай курдуҥуун салайаантыыгар Парасковья Петровна Никоноваа, дикторларбыыгар Айаал Прокопьевич Новгородовка, Мария Иннокентьевна Кузьмиииваа, оҕуохайбытын этэн-ньыкын көҥүлдьиппит Зоя Кеснофонтовна Мохначевскаяаа (Хаҥылы), Дьаһогойдорбутун үүнээн-тэһиннэрэн аҕалбыт ТХУ сүрүннүүр үлэһитигэр Мария Ньургустановна Макароваа, бары оҕолорго, Дьалбар хоһуттарга дириҥ махтаныы тиэрдэбит.

Уһаан барыа маҥаабытын, дириҥ сүгүрүйүүбүтүн биһиги эрэлбитин, итэҕэлбитин сыанаабын, ыһыаҕабытын тэҥнэ кыһаллаа онностон, бойоҕоруоттар тус түбүктэрин хаалларан, Чурапчы туоналыыгар түҥүлгэлээн сыдан, Ийэ айылҕа тэлимин тутарга күүстээх үлэни ыытыт, бөҕэбит иитэн-үөрэтэн таһаарбыт үҥүйүллааччыларбытыгар - "Тэпин" түмсүү дьонугар, ордук Тоҥулу, Майа курдук ыраах сиргэн кэлбит "Дабайаан", "Сайдам" түмсүүлэргэ, чуолаан айылҕаттан эйдэрдьиэхэх Светлана Моисеевна Колосоваҕа аныыбыт: Эйиги үлэҕит түмүгэ биһиэхэ биэс тирэх, суду күүс буолан айылҕа тэлимин, күүстээх сардана сүлүмүн, ньэгир күүһүн, дорҕоон сэттээх долгуйун таба туһанан ыһыах, күн көрсүүтүн тэрээһинигэр, ыһыах кэмигэр сэттээх күн-дьыл туран биэриитигэр, ытык ыалдьыттары арылаһыннна, ыраастаһыннна, алгыстаһыннна, чараас эйгэҕэ үлэҕэр, улахан кэмэну ыллыбыт; сүрүн тоҕоҕу буоллугут:

Күүҥ көрсүү сиэригэр-туомугар барыта 99 киһи быһаччы кыттыыны ылла. Ити сыыппара туһунан сүүрэ-хото сылдьан олох да толкуйдаабатахпыт: Биллиэн ыһыах кэннитэн дьэ уоскуйан олорон аахпыппыт ити сыыппара тахсыбыттар бэйэбит да соҕуйдубут; үөрдүбүт, онтон астынныбыт.

Улууска биир ытык сир баар буолла- Күүҥ көрсүбүт сирбит. Онно Тулгубат Тулаайын Баҕанабыт – Алтан сэргэбит. Бу миэстэҕэ Алтан Сэргэҕэ айылҕалаах дьон быһаччы үлэлээһиннэриитин айыы сарыала, алгыһа, күн кэмус күүгэ туста, иитэриллиннэ. Онон бар дьоммут! Кэкэтүт кыарыыр, саҥаҕыт саппаҕырар, буор кукут буомурер, оҕохо тардыһыыгыт мөлүүр тутэнигэр ити ытык сиргэ - Алтан сэргэҕэ тийэн ыраастаныг, арыланыг, алгыстаныг. Бу ытык сиргэ киирэргитигэр бука диэн тоҕо кыаллаҥыан хоҥкутаан, нальйан, насыйан, итэҕэйэн туран киирэргит тоҕолоох үчүгэй буолуой. Алтан сэргэҕэ тийэн илин өттүнэҥи сиргэйигэр ыытарыгыт ууран, бөҕэйэн биллиҥнэриэ: толкуйдаа сааскыын, ааккыгын-суолгутун. Ис дуҥаҕыгыттан арыгын кыһалҕаҕыгын кэлэн, туох кэмнэҕэ наадыйарыгын. Уонна ыксаабакка эрэ күн эргиринэн Ытык Сэргэ хас биирдии сиргэйигэр ыытарыгын ууран,сыстан ааһын. Бүтэйигэр махтаныгын биллэрэн, сүгүрүйэн барыг. Отчоҕо аламай маҥан хаптаҥнан айыы сарыала аралыйан кэлэн, үрүг күн аннытан үрдүк үтүө күүс үрүлүйэн кэлэн, күүс-кэмэ, биэс тирэх буолуо. Оннук эрэ буоллун! Бука диэн бу ытык сири харыстаан, бөҕэбит ыраас саҥаҕытын, махтаныгын, алгыскыын ыыта сылдьыг дуу. Хас биирдии киһи хотуммутта аал уоту отторо сатаммат. Бу ытык сир хотуммута, манна улаан сиэр-туом онтуулларыгар эрэ алгысчыт оттор. Айыым дьоно саҥаҕыт күүгүтүн кэҥэтэ көрдөөт, мэхтаныг. Саҥа күүгэ диэн суду күүс, үтүө сырдык кэмэлдьэр күүс алгыды ахсаанынан ыгыммыт, онон ытык аҥы бох-сах гынар сыыһа. Ити ваг-сапка улууспут кырдьыкчыларалгыды бугул курдук кыстаа сылларын ыыппыттарын курдукка тиэрдимэн.Бу ытык сиргэ аҥыыр-сиир, арылыыр, сиэри таҥынан туттар сэттэх-сэтиэнэх буоларын умнуммат.

Түмүлгүтүгэр, биһиэхэ бу суду сиэр-туому толорор итэҕэли эрэлгэ-итэҕэйэн сүкэрбиттэриэр, ыыппыллар сирин оттоһуутуттар, түөлбэтэн сылан үлэлиирбитигэр бары туруорсуубутун, кордоҥуубутун ыытыан, күүс-кэмэ, өйөбүл буолбуттарыгар улууспут аҕа баһылыгар Андрей Тимофеевич Ноговицыннна, дьаһайар хамыһыйа үлэһитэриэр, бары комолоспут дьоннно барыа махтаныбын тиэрдэбин; бу курдук дьон-сэргэ маҥаныын ыкан, бар дьонун өйөбүллэриэр тирэҕирэн үлэлээ- тахсыыхах буоллун, улууспут барыара туруон диэн аманалыгыттан аахтахтыг буоллун! Оннук эрэ буола турдун, алыс баһа сылдьыннын! Тускуо!

Афанасий Романович– Байдам, Матрена Николаевна—Сылгыйа ФИЛИППОВТАР.

Наслежный Совет депутатов муниципального образования «Хоптогинский наслег»
Чурапчинского улуса Республики Саха(Якутия)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ №213

23 июня 2015 года с. Дириҥ

О назначении выборов представительного органа муниципального образования «Хоптогинский наслег» Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия)

В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) от 28 сентября 2011 года 964-З 815 - IV наслежный Совет депутатов муниципального образования «Хоптогинский наслег» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы представительного органа муниципального образования «Хоптогинский наслег» Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) на воскресенье 13 сентября 2015 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Саҥа олох».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава МО «Хоптогинский наслег» Д.Д. Дьячковский,
председатель наслежного Совета депутатов
Д.Д. Дьячковский.

НАСЛЕЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЫТАНАХСКИЙ НАСЛЕГ» ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА
(РАЙОНА) РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
64 внеочередная сессия
Р Е Ш Е Н И Е№ 202
от 19 июня 2015 года с. Кытанах

«О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЫТАНАХСКИЙ НАСЛЕГ» И ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЫТАНАХСКИЙ НАСЛЕГ»

В соответствии с частью 3 ст. 8 Закона Республики Саха «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» от 28.09.2011 года 964-З N 815-IV, наслежный Совет депутатов муниципального образования «Кытанахский наслег» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы на воскресенье 13 сентября 2015 года:
- выборы главы муниципального образования «Кытанахский наслег»;
- выборы депутатов муниципального образования «Кытанахский наслег» .
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Саҥа олох» не позднее пяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава МО И.П. Игнатьев,
председатель Совета депутатов И.П.Игнатьев.

НАСЛЕЖНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫЛГАНСКИЙ НАСЛЕГ» ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) РСЯ)
Внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ № 158
17 июня 2015 года с.Усун-Кюель

О назначении выборов депутатов представительного органа и главы муниципального образования «Сылганский наслег»

В соответствии с частью 3 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964-З N815-IV наслежный Совет депутатов муниципального образования «Сылганский наслег» решает:

1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования «Сылганский наслег», главы муниципального образования «Сылганский наслег» на воскресенье, 13 сентября 2015 года.
2. Ответственным за подготовку и проведение муниципальных выборов на территории муниципального образования «Сылганский наслег» назначить Друзьянову Евдокию Никифоровну - И.О. главы МО «Сылганский наслег».
3. Опубликовать на газете «Саҥа олох» в течении 5 дней, со дня подписания данного решения.

Глава МО «Сылганский наслег» Е.А. Сивцев,
председатель наслежного Совета депутатов МО «Сылганского наслега»
Е.А.Сивцев.

ООО МФО «АартыкЭкспрессКредит»

Предлагает жителям Чурапчинского улуса
Разместить ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

до 50% годовых

на срок от 1 до 12 месяцев!!!

Мы находимся по адресу: с.Чурапча, ул.Ленина, д. 47

ТЦ «Четыре сезона», тел: 41-008

- Условия для физических лиц: сумма от 1 500 000 рублей. Срок от 1 до 12 месяцев. Процентная ставка от 35 до 50% годовых. Необходимые документы: Паспорт РФ, ИНН.
- Условия для юридических лиц: сумма от 50 000 рублей. Срок от 1 до 12 месяцев. Процентная ставка от 35 до 50% годовых. Необходимые документы: Паспорт РФ, ИНН, ОГРИП.

ООО «МФО АартыкЭкспрессКредит»
ИНН/ОРГН:1435252943/1121435004800

Кэриэстэбил

ДЬОН КИЊИТЭ ЭТЭ

Чурапчы нэһилиэгин олохтоох, таптыллыах ийэбит, кэргэним, эбэбит; хос эбэбит; педагогическай үлэ, тыыл бэтэрээнэ, Хоту кэһэрдэлүү кыттыылаах, Учуутаалар учуутаалара **ЧИЧИГИНАРОВА Анастасия Степановна** күн сиригэн бэрбэйа бу дьыл бэс ыйын 25 күнүгэр бэйэ сылын туолла.

Ийэбит 1932 сыл кулун тутар 15 күнүгэр Мэҥэ-Хаҥалас оройуонун Дьабылы нэһилиэгэр колхуостаах юргэнигэр төрөөбүтэ. Торолуутэрэ эрдэ ыраахтаан, ийэтэ Иванова Варвара Федоровна, эбэтэ Иванов Федор Иванович иитиитэрэ. Төрүт сиргэригэр Чаныгыйга аймахтарын кытары ойбон, суоҥ-ас ниитэн олорбуттара. Кыра эрдэҕиттэн ийэбитин эбэтэ батыһыннара сылдьан, үлэҕэ-хамнаска такайан ииппиттэрэ.

1941 сылааҕыса Алаҕар оскуолатыгар баспах кыласка үөрүүгэ киирбитэ. 1942-1944 сс. Чурапчы улуусун колхуостарын күүс оттунан Хоту кэһэрүү ыар сылларыгар Кэбэйи улуусунтан Куокуй начаальнай оскуолатыгар үөрэммитэ. Тоҥуулаах, хоргуйбуу нэлэмэн этиҥнаах-хаанныах билбитэ. Дойдуларыгар тоннен хаҥан, салгыы Дьабылы, Тоҥулу оскуолаларыгар үөрэнэн, сэттэ кылааһы бүтэрбитэ. Бу сылларга уларан дьону кытта тэбис-тэҥнэ колхуос үлэлэригэр үлэлэстиэ. Эбээтэ Суҥаар оҕонньор куруук үөрэхтээх киһи буоллаҕын баҕа санаатын толорон, 1948 сылааҕыса Чурапчыттааҕы педучилищеҕа үөрэнэ киирбитэ. Училищеҕа үөрэммит сылларын аҕыйах ыраахтаан олохтоох бэйэ саамай кэрэ кэмнэрин быһыылыынан сыаналыыллара. Бириэс үөрэммит эрдэлээх доҕотторуттан сайаҕас сыһыаннарын олохтоох тухары ааҕан сылдьыыллара.

Бэйиэ оҕолор көрөрбүтүгэр, хайа да аймахтаах-уустах, истиҥ сыһыаннаахтара.

1952 сылааҕыса училищены бүтэрэн, ийэбит Сылаг сэттэ кылааһах оскуолатыгар начаальнай кылаас учуутаалынан, пионер-бөлөхтөрүнэн үлэлэн саҕалаабыта.

1955 сылааҕыса бириэс үөрэммит доҕоруун, бэйиэ дьиэ кэргэн ыытык аҕабыттыгар Спартак Николаевич Чичигиноптан олохтоох хойбоон, Хуйааны оройуонун Кааныстыгар үлэлии барбыттара. Икки оттуттан тулаайах дьон хойбоҺон, улахан уруу тэриммэтэхтэрэ, оттоонуттар хоту дойдуга айаммыт ый устата уларан, аньыгыны эттэхэ, бэйэтэ «өмүөтэх ыйа» курдук буолбута диэн ахтан-саҥаан кэпсиир буолаллара.

Хоту иккис сыл үлэлэн баран, дойдуларыгар Чурапчыга эргиллэн кэлэн, ийэбит Алаҕар, Бөхсы, Тиҥэй, Мутуулай, Чурапчы оскуолаларыгар 38 сыл устата үүнэр ыччаты иитиигэ суруйдун сыһыаһын, эйэҕэс сырдыын биэрэн, үүнэ-өө, тэрилгэт маҥнаан ылбыта. Ол туоһутунан үүнэ эйэҕэс наҕараадалара, үөрэнээччи үөрэнээччиэрин, коллегаларын сыһыас ахтыылара буолаллар. Ийэбит сүрүн уратыларынан бороспуой үлэһит ыал оҕолоругар ордук болҕомтолун уурбута, оскоро оннуларын булаллыырыгар наһаа баҕаран, комсомолго буолар.

Эйэҕэс оҕолоох дьиэ кэргэн ийэлэ эрдэрэ, общественнай үлэҕэ олус кыахтаах ыччат буолтара. Нэһиилэк, улуус оскуолатыгар сана саҕалаһыыларыгар тэрийэччи, көҥүлэччи быһыылыынан биллэрэ. Ол курдук, түөлбэлэр үлэлэриэ, дыхтар комсомуоттарын, уус-уран самодеятельность бөлөхтөөннэр хоруйдарын, кэлин «Бэйбориспол» түмсүү актыыбынай кыттааччыта.

Улуус хаһыатын общественнай корреспонденнарыттан биирдэстэрэ, ордук Хоту кэһэрдэлүү тиэмэтигэр эйэҕэс ыстатыйалары суруйбута. Оскуолатын коллектива куруук ыытарар буолан, үүнэр көлүөнэлэри көрсүһүүлэрэ тыыын-өйүн тиэрдэрэ, бырааһынныктарга кыттан сэрэхэйдэн аҕай каторо.

Бэйиэ аҕабыт партия сорудаҕынан арааһы үлэлэригэр аналлаах аҕасын, соторуу-соторуу сиргэн сиригэ көҥөр буоларбыт. Сана сиригэ көҥүү, дьиэ-уоттарынан бырыта ийэбит хаһан да санаатын түөрбэт майгынынан, күүстээх санаатынан, дьоннто-сэргэҕэ сайаҕас сыһыаннаах «сэнэкэтэх» быһаарыллыыра. Аҕабытын куруук үрдүктүк туран, бэйэ-бэйэлэригэр харыстабылаах сыһыаннара оҕолорутар, сиэннэригэр үүнэ хомойбур буолар.

Айылҕаҕа сылдьарын туохтаах да-ордороо. Дьиэ кэргэнинэн оттуу, сир астыы үлүстүк да сылдьарбыт. Аҕабыт байанайдаах буолуу, бальыкыт буолан айылҕабыт биэрэр бэлэхтэрэ хайа да мэтэрбэта. Дьоммут эйэҕэс оҕону иитэрэ, сибиэһэй үүнүгүн-айыылаах аҕаларыы, суоҕунуу куруук иитиллэрэ. Ол оҕун оҕолоругар ийэбит тэбис-тэҥнэ от охсон, тэйиэн, бэрэ саба түөн үлэни түрэппиэк үөрүү тутарбыт. Ийэбит үлэҕэ-хамнаска бытаарары ааҕыллобото, саҕаламмыт үлэни кулуохайдык бүтэрэр сылдьыаҕа, бэйиэ эмиэ онтон хаалсыбакка дьулуһарбыт.

Оҕолор оскоро суолбутун булар, ыал буолан, дьиэ-уот тэриэр кэмнэригэр ийэбит барыбыттар кэмэ буолара. Дьиэ тэбириэ, таҥас-сап костүүм кэмнэригэр ардах ньымнаах буолан-таран барытын тэрийэрэ. Биэриэн бэрэ этэҥнэ олорорбуттар оҥорбут үүнүү үүнүмэн эйэлээх кэпсиэ-ааҕар ойдуубут.

Үүнэ хотуттаах ыытыы-маары ыал ийэтэ буолан, күүгүттэриэр, кэйиитгэриэр тэбис-тэҥ алмаҕай сыһыаннаах. Кини алгыһыыта, арааччытынан атта оҕо бары эйэҕэс сиэнэлэр тиийдэхтиэ. Үүнэ эйэҕэс сиэн, хос сиэн таптыллыах эбээтэ, хос эбээтэ буоларыттан ийэбит наһаа үөрдэ.

Ыарахан ыарыы буулаабыттан биллэр дьаҥны, хайан да санаатын түөрбэтэ көрдөрбөтөҕө. Тиҥэх бильиһиэҕэ кинэрэригэр «дьаҥнаах» кэпсиэ» диэхтэбитэ. Сылан да эрэ оҕуруотун, үүнэйитин туоһуланнар, «Оҕурсу ыспытым үммут, быйыл ааҕыт хайа буоллуҥ» диэрэ. Эмтиир бырааһыгар, сиэстэрэригэр наһаа махтанар.

Ийэбит хайдах эрэ кэнниэ бэйэтигэр тардар, дьону түөр ойдуулаҕаҕа. Барытыгар тэрийэ, түбүгүрэ, дьону көҥүлүү сылдьар үлэстээҕэ. Кийиэхэ барытыгар куустэмэ, ойбоҕун, үөлэсэннэхтэрэ этэлэриниэн, дьиэлээх дьон кэнниэ диэн кэнниэтэ.

Бэйиэ ийэбит бу орто дойдуга дьоҺун сиэбэ сиэрэн аастА. Дьоннуттэрэ-сэргэлэригэр, үөрэхтээччиэриэрэ сайаҕас майгыллаах, үтүөкэй-көрөкэй дьулуһар учуутал, коллега, ытык-мааны ыал ийэтин үтүө ойдообуллун хаалларда. Оҕолоругар, сиэннэриэрэ, кэлэр көлүөнэни ыччаттарыгар кини сырдык моссуонун олох оҥоруу, дьиэ кэргэнэ, дьоннто-сэргэҕэ аламаҕай сыһыан эйэлээх суох үтүө холобура буолан үйдэрэрэ хаалыаҕа.

Таптыллаах ийэбит эн сырдык моссуонун бэйиэхэ барыбыттар сырдык сулус буола сылдьайа туруоҕа.

Кэрэхсэ, оҕолоро, кэйиитгэрэ, күүгүттэрэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Чурапчы нэһилиэгин олохтоох
БУШКОВ Прокопий Иванович
ыарахан ыарыытыттан сойумаҕынан олохтон туораабытынан кутурҕаннарын тиэрдэллэр:
- Күлүү убайа Бушков Прокопий Иванович олохтон туораабытынан бырааттар Иван Иванович Бушкова, кини дьиэ кэргэнигэр улуустааҕы культуура үлэһиттэрэ, профкома.
- Күлүү аҕата Бушков Прокопий Иванович олохтон туораабытынан оҕолоругар, кыыһыыныктарыгар Минаҕа, кини ийэтигэр Мотрена Николаевнаҕа бириэ үөрүөр дьоҕотторо, учуутала.

Таптыллаах убайа, Арыылаах нэһилиэгин олохтоох
КАЖЕНКИН Иван Васильевич
уйун ыарахан ыарыытыттан олохтон туораабытынан улуустааҕы социальнай управление начаальнигар Тосунаева Лидия Васильевнаҕа дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Чурапчы улуусун саастарын сиэтэ илик оҕолору реабилитациялыыр социальнай кэнин коллектива.

Таптыллаах кэргэним, аҕабыт; эйэҕэс, Мутуулай нэһилиэгин олохтоох
ОКОНЕШНИКОВ Виктор Степанович
бу дьыл бэс ыйын 16 күнүгэр ыарахан ыарыытыттан олохтон туораабытын чугас дьонуттар, аймахтарыгар, таҕаарыстарыгар дириҥник курутуйан туран ийитиннэрэбит.

Кэргэн, оҕолоро, сиэннэрэ.

– Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан коллегаларыгар, Мутуулай участковай больницатын медицинэтэрэтигэр, кэргэнигэр Варвара Ивановнаҕа, оҕолоругар, сиэннэриэрэ, аймахтарыгар Мутуулай участковай больницатын коллектива.

– Таптыллаах аҕалара Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан коллегаларыгар Наталья, Ньургуунаҕа „Чурапчы" ТХПК коллектива, профкома.

– „Сахателеком" үлэһиттэ Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан кэргэнигэр Варвара Ивановнаҕа, оҕолоругар, сиэннэриэрэ „Сахателеком" филиалын коллектива.

– Таптыллаах аҕата Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан кыыһыгар Наталья Викторовнаҕа Дириҥ орто итэрооскуолатын 48-с выпуна.

– Күлүү бириэ үөрэммит табаарыстара Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан кэргэнигэр Варвара Ивановнаҕа, оҕолоругар, сиэннэриэрэ, чугас аймахтарыгар Мутуулай оскуолатыгар бириэ үөрэммит доҕотторо.

– Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан бириэ үөрэммит кыыстарыгар Ньургуунаҕа, кэргэнигэр Варвара Ивановнаҕа, оҕолоругар, сиэннэриэрэ Мутуулай орто оскуолатын 48-с выпуна.

– Таптыллаах убайдара Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан саастарыгар, кэргэнигэр Варвара Ивановнаҕа, оҕолоругар, сиэннэриэрэ А.М.Оконешниковы дьиэ кэргэн.

– Күлүү бэйиэтэ Оконешников Виктор Степанович олохтон туораабытынан кэргэнигэр Варвара Ивановнаҕа, оҕолоругар Сашаҕа, Наташаҕа, Ваняҕа, Ньургуунаҕа, Саргыланаҕа, аймахтарыгар Оконешников Никифор Иванович.

Күлүү аҕабыт; эйэҕэс; хос эйэҕэс; үлэ, тыыл бэтэрээнэ, Хоту кэһэрдэлүү кыттыылаах, Мэҥэмэскэттэн торуттэах Хоптоҕо нэһилиэгин олохтоох
КОРЯКИН Егор Егорович
бу дьыл бэс ыйын 16 күнүгэр 85 саастыгар ыалдьан олохтон туораабытын барыы биэрэр дьоннуттар, уолаттаахтэриэрэ, аймахтарыгар ийитиннэрэбит.

Оҕолоро, кэйиитгэрэ, күүгүттэрэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

– Аҕалара Корякин Егор Егорович олохтон туораабытынан ыыһыыгар, Дириҥ участковай больницатын бөлөхтөр-лаборааннарыгар Пестерева Светлана Егоровнаҕа, уолаттар стоматолог-бырааһ Корякин Александр Егоровичка улуустааҕы кэнни больница салаатыгар, профкома, кэнниҥ-диагностическай лаборатория, стоматология, Дириҥ участковай больницатын коллективтарыгар.

– Корякин Егор Егорович олохтон туораабытынан кыыһыгар, коллегаларыгар Пестерева Светлана Егоровнаҕа, кини оҕолоругар, бириэ төрөөбүттэриэрэ, дьиэ кэргэнигэр, чугас дьоннуттар Дириҥнэҕи участковай больница коллектива.

–Таптыллаах аҕалара, эйэҕэрэ Корякин Егор Егорович олохтон туораабытынан Иван, Семен, Валерий Корякиннарга, кэнилэр дьиэ кэргэннэриэрэ, бириэ төрөөбүттэриэрэ, аймахтарыгар, Хоптоҕоосу „Үрдүк" СК, Дириҥнэҕи нарсонай хор, нарсонай театр коллективтарга.

–Күлүү аҕата Корякин Егор Егорович олохтон туораабытынан бириэ үөрэммит дьоҕотторуттэриэрэ Пестерева Светлана Егоровнаҕа Дириҥ орто оскуолатын 1975 сылааҕы 19-с выпуна.

– Корякин Егор Егорович олохтон туораабытынан бириэ үөрэммит доҕотторугар, Хаҥалас оройуонун Оспин нэһилиэгин олохтоох
ГОВОРОВ Николай Никитич
бу дьыл бэс ыйын 23 күнүгэр уйун ыарахан ыарыытыттан олохтон туораабытын курутуйан туран бириэ үөрэммит, уолаттаах дьоннуттар, табаарыстарыгар, аймахтарбытыгар ийитиннэрэбит.

Оконешниковтар, Трофимовтар, Евграфовтар, Артемьевтар.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

- Убаастыыр күүгүттэрэ Говоров Николай Никитич олохтон туораабытынан эйэлээхтэриэрэ Мария Гавриловнаҕа, кэргэннэриэрэ Любовь Ивановнаҕа, оҕолоругар Ариаднаҕа, Туйаарыаҕа, Дьулуоҥа, сиэннэриэрэ, бары аймахтарыгар Варвара, Сергей Фаинфолар, кэнилэр оҕолоро.

Убайдара
МАКСИМОВ Егор Кириллович
олохтон туораабытынан быраатыгар, Суйал кэмэ суоллаһыыгар Егор Федоровичка, кэйиитэриэрэ стоматологическай отделение медицинскэтэриэрэ Евдокия Софроновна Константиновнаҕа дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит.

Улуустааҕы кэнни больница салаатыта, профкома, стоматологическай отделение уонна автопарка коллективтара.

Болтоҕоотон торуттэах Дьокуускай куорат олохтоох, Саха Республикатын авиациятын бэтэрээнэ
СЛЕПЦОВ Гавриил Михайлович
уйун ыарахан ыарыытыттан олохтон туораабытынан кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

- Слепцов Гавриил Михайлович олохтон туораабытынан кэргэнигэр Светлана Васильевнаҕа, оҕолоругар, сиэннэриэрэ, бириэрэ төрөөбүттэриэрэ, аймахтарыгар, чугас дьоннуттар Болтоҕо нэһилиэгин дьаһалтата, бэтэрээнэриэрэ Сэбиэтэ.

- Бириэ төрөөбүт быраата Слепцов Гавриил Михайлович олохтон туораабытынан коллегаларыгар Алексей Михайлович Слепцовка, кини дьиэ кэргэнигэр, аймахтарыгар „Саха олох" РИХ АУ коллектива, профкома.

- Слепцов Гавриил Михайлович олохтон туораабытынан кэргэнигэр Светлана Васильевнаҕа, оҕолоругар, бириэ төрөөбүттэриэрэ, аймахтарыгар Чурапчыттан Кузьминнар, Кириллиннэр, Кривошапкиннар, Ефремовтар.

- Бириэ үөрэммит доҕордоро Слепцов Гавриил Михайлович олохтон туораабытынан кэргэнигэр, оҕолоругар, убайыгар Алексей Михайловичка, бары аймахтарыгар Хатыны оскуолатыгар бириэ үөрэммиттэрэ.

- Убаастыыр күүгүттэрэ Слепцов Гавриил Михайлович олохтон туораабытынан кэргэнигэр Светлана Васильевнаҕа, оҕолоругар, сиэннэриэрэ, эдэмийдэриэрэ Анна Гавриловнаҕа, бириэ төрөөбүттэриэрэ, аймахтарыгар И.В. Попов, кини оҕолоро Поповтар, Ефремовтар.

- Слепцов Гавриил Михайлович олохтон туораабытынан кэргэнигэр Светланаҕа, оҕолоругар, бириэ төрөөбүттэриэрэ Мариаҕа, Алексейдаа, Климентийдаа, Ульянаҕа, кэнилэр дьиэ кэргэннэриэрэ Максимовтар, Григорьевтар, Ермоловтар, Макаровтар, Кириллиннэр.

Таптыыр кэргэним, аҕабыт, эйэҕэс; убайбыт, Чурапчы улуусун Боҥуотар нэһилиэгин Боҥуоттаах олохтоох, үлэ, тыыл бэтэрээнэ
СОФРОНОВ Николай Егорович
бу дьыл бэс ыйын 22 күнүгэр 82 саастыгар ыарахан ыарыытыттан күн сиригэн туораабытын биэрэр дьоннуттар ийитиннэрэбит.

Кэргэн, кыыһа, күүгүттэрэ, кэйиитгэрэ, сиэннэрэ уонна балта.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

- Убаастабыллаах күүгүттэрэ Софронов Николай Егорович күн сиригэн туораабытынан кэргэнигэр, оҕолоругар, сиэннэриэрэ, балтыгар Федоровтар, Сидоровтар.

- Софронов Николай Егорович сибүүтүн кыыһыгар Эверстова Ларисаҕа Николаевнаҕа, күүгүттүгэр Петров Михаил Егоровичка, кэнилэр дьиэ кэргэннэриэрэ улуустааҕы үөрэх үлэһиттэрин сойуоа, Аммаа орто оскуолатын коллектива.

Кэбэйи улуусунтан торуттэах, үлэ, тыыл бэтэрээнэ, СР тыатын хаһаайыстыбатын үүнүннэх үлэһиттэ, Кэбэйи улуусун уонна Баҕаҕа нэһилиэгин Боҥуоттаах олохтоох, „Кыым", „Ленинскэй" хаһыаттар общественнай корреспонденнара
АФАНАСЬЕВ Григорий Федорович
бу дьыл бэс ыйын 22 күнүгэр 83 саастыгар ыарахан ыарыытыттан олохтон туораабытын бары биэрэр дьоннуттар, аймахтарыгар ийитиннэрэбит.

Чугас дьоно.

Кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

- Афанасьев Григорий Федорович олохтон туораабытынан кэйиитэриэрэ Монастырева Христина Григорьевнаҕа Хайахсыттан Монастыревтар, Поповтар, Дириҥнэҕи Тарабукиннар.

Үбүлүйдээх биир дойдулаахтарбыт

ОЛОҕУН ОҺУОРУН СИЛИГИЛИИ СИТЭРЭН

Үүнэр көлүөнэни иитиигэ-үөрэтиигэ олоҕун анаабыт "Учууталлар учууталлара" бэлиэ хаһаайыына, биир дойдулаахтыт Мария Алексеевна Силорова бу күннэргэ оҕолорун, сиэстэрин, чугас дьонун ортотунан 80 саастыын бэлиэтээтэ.

Мария Алексеевна 1935 сылгыахха бэс ыйын 15 күнүгэр Хатыны нэһилиэгэр орто баайынай дьиэ көрүөнтэ төрөөбүтэ. Оччотообу аас-туор, сэрии сылларыгар ыраахтан үлэлээн туора турбакка, улахан дьонуун тэнгэ үлэлээн-хамсаан оҕо сааһа аастыта. Аҥаа Алексей Никонович салайар үлэлэргэ үлэлиир буолан, Хатыныга, Одьулуунтаа, колин Чуратчыга көһө сылдьан олорбуттара.

Мария Алексеевна 1961 сылгыахха Дьокуускайдааҕы государственнай университеты ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрбитэ. Кини 32 сыл устата учууталлаабыт комсомолгор уонкайа биос ыкпуту салайан, олох кыыс аарыгар үкчэлэрбит. Үөрэнэрэ ыччатарыгыттан биилэрин сороҕор республика улахан тэриллэрэ салайаннылара, туох үлэлиигэ буолан, таһаарыылаахтык үлэлиин-хамсыы сылдьаллараттан кырдьаҕас учуутал үөрүр. Киниэхэ ортолорутар Республикабыт Ил Дархана Егор Борисов, Россия социальнай харыстабылын үүнүүлэх үлэлиигэ Альбина Поликсеева оҕо аарыгыттан кини туттар. Кини Мыҥаҕаайыга уонна Чуратчы орто оскуолатыгар химия уонна биология учуутальынан үлэлээбит комсомолгор үөрэнээччилэр республикаҕаалы уонна Россиятааҕы араас тэриллэргэ, олимпиадаларга, быыстапкаларга маҥаан ситиһиилээхтик кыттан, бириистэх миэстэлэргэ тиксэллэр. Оскуолаларын, улуустарын аттан киэнник аатаналлар.

Мария Алексеевна айылҕаны кытта ыкса алтыһар. Ийэ айылҕатын, тулалыыр эйгэтин харыстыыр кэпи хаһан баҕарар амарах саанаахтык, уйан дуйнаах үүнүөн кэпи буолар диэн саанаахтан салайтаран, оҕону иитиигэ ити хайыһаҕа болҕомтотун ордук ууран туран үлэлээбит. Эйбэхтэн аҕыйаҕы билэллэрэ, эҥэр натуралистар оскуолаларын 10 сыл устата салайан үлэлэппит комсомолгор улуустааҕы биология олимпиадыгыттар үөрэнээччилэр оруу бастакы миэстэлэри ылаллара. Лесничество курдуҥуостар дьарыктаабыт оҕолоро республикаҕаалы уонна Россиятааҕы куонкурустарга бириистэх миэстэлэргэ тиксиэхтэбит түгэнэхтэр. Онту сэргэ, Мария Алексеевна химия уонна биология учууталларын улуустааҕы методическай холбоһуутун ситиһиилээхтик салайан үлэлэппитин "Методист учуутал" диэн аат бэлиэтэ туоһулуур. Ити комсомолго "Эҥэр учууталлар оскуолаларын" наставничыннан эмиэ бэрт таһаарыылаахтык үлэлэппитэ.

«Дьокуускай кэпи бэрэпэссэрдэр диэтэрдэр» диэтэриннэ, Мария Алексеевна биитэр-кэстэр уран тарбахтаах киэстэнньэ, быыстапкаҕа бэлэм. Улуус уонна республика араас таһымнаах быыстапкаларыгар саамыай чыпчыраахтара үрдүк сыанабыллы ылаллар. Кини маны сэргэ уус-уран самодеятельность актыыбынай чилиэнэ. Комус куоластаах ырыаһыт. Киниэхэ утумнаах, оҕолоро, сиэстэрэ ырыа уонна музыка эйгэлэрэ дьоҕурдаахтар. Үлэлии сылдьыбыт комсомолгор, бочуоттаах сынналлаах тахсан да баран, общественнай үлэҕэ-хамнаска кыттыгастык кыттар.

Мария Алексеевна биилэрин 80 саастыыр үөскэппэр, "Камелек" диэн бэтэрээннэр кулуубаларын биир актыыбынай чилиэнэ. Кулуун иитиэн ыытыллар барыта дьаһалалары, комсомолдары, быыстапкалары көҥүлэн тэрийэччи эмиэ кинэ. Сөкүүн оҺуорун силигилии ситэрэн Мария Алексеевна кэпиннэ сылдьарга хоһоон, алгыс суруйуутуттар хоһоонор. Чугас дьонун, аймахтарын дьоро көҕүстэрэр ыытыыларга сылдьар алгысчыт.

Иитиигэ ситэрэн биилэрэ-ийдэрдэхпэ, сэрии сылларыгар оскуолаларын саастыын сэбилин сыҥаалар кэпиэннэ таһаартарда. Маанна алгыстаах уонна хоһоонноро эмиэ түмүллэн кэпиэрилиннибит. Биилэрин хас да кэпиэтэх. Бу күннэргэ оҕолорун арыйыы, биос оҕотун амарах аҕатын Борис Гаврильевич Тыпылынаев сырдык алгын үйэтитэр кэпиэнэ таһаарыарыгар үлэ үгэнэтэр сылдьар. Кэргэннээх Борис Гаврильевичтыын ыал буолан, 39 сыл бииргэ олорон, оҕолорун аҕаларыгар турсуннулар. Оҕолоро биилэрин олохсорутуттан бэлэх бэлэхтэн, үлэлэн-хамсыы сылдьаллар. Ийэ, аҕа буолар дьоҕуттаах-бэлэхтэх бастакы оҕолоро –СР үтүөлэх артыыстара Екатерина Егоровна Тыпылынова дьон-сэргэ сүгүрүйэр ырыаһыттара. Улахан сиэнэ Алексей Егоров – СР культуурунан туйгуна, эстрада театрын салайааччыта. Иккис сиэн Андрей Алексеевич – "Саха" региональнай страховой компаниятын отдельнай начаальникэ-солбуйаачыта. Оттон Тыпылынаевтар иккис кыыстара Антонина Борисовна Винокурова СР региональнай энергетическэй хамыыһыйатын сыанаҕа политикатын Государственнай комитетин председателинэн үлэлиир. Бу эйгэҕэ РФ Бочуоттаах үлэһитэ. Улахан уоллара Гаврил Борисович Тыпылынаев – Дьокуускайдааҕы 21-с №-дэх оскуола дириэктэрэ информатиканан хайыһыттар солбуйаачыта, СССР спордун мастара, кик-боксинна СССР чемпиона. Иккис уол Иннокентий Борисович Оҕонсо театрын музыкальнай часка собственнэйэтин үлэлиир, СР культуурунан туйгуна, талаанныах музыкант, аранжировщик, звукорежиссер. Оттон саамай кыра кыыстарын Александра Алексеевна-Кулуйуну улахан ырыаһыт; методист быыһыгынан эмиэ үлүс дьон биилэр. "Айылы сылгыайа" оҕо ырыа ансамбылын салайааччылыын үлэлиир.

Тыпылынаевтар иккиэрэ Мария Алексеевна оҕолоро буоллар, ырыа эйгэлэригэр оҕус дьоҕурдаахтарын болҕомтолэр. Кэргэн Борис Гаврильевич идэлэригэр-бырыыстарыгар эҥэ. «Тоҕо да кэпиэтэх-барыыннаах, түбүктэх үлэҕэ сыстыстар, оҕолорун иитиигэ хайдан баҕарар болҕомтолуун уурар. Дьиэ кэргэннээх кэпиэнэ аҕаларыттаан. Оҕолорбут оскуола кэпиэнэ бүтүүтүн, улуустааҕы кэпиэ библиотека кэпиэлэрэн уларсыы сылдьан аҕаларыгар, эйэх сурунаалга, хайыыка сурунаалбыт. Ол, биэтэн туран, оскохоруун суолун бутунналлыгыттар эйэҕэс комфортоҕо», - диэн саҥаттан үлэстэр. Онту тэҥэ, оҕолор үлэҕэ үөрэтиллэр, айылҕалыын алгыыһыннарыыларыгар уларыйан оруоллаах этэр. Оттон Тыпылынаевтар дьиэ кэргэн оҕолоро иитиигэ уонна тус олохторуннан үүнүстэригэ үчүгэй хоһоонтор буолаллар. Биос оҕо куннүгүйбэтэ, 12 сиэн, 6 хос сиэн таныллыах эбэтэ Мария Алексеевна Силорова кун бүтүн дьиэ кэргэн эрдэлэр кэпиэ буолан, олохтоох дуоҕуйуулуу ыытан, ордо да үлэ-хамнас үгэнэтэр сылдьар.

Кини үүнэр көлүөнэни иитиигэ-үөрэтиигэ, ер сылгыах сырдыах үлэҕэ үрдүкүнэн сыаналаан, «Учууталлар учууталлара», «Грекованскай кэпиэнэ» бэлиэтэриннэн наҕараадаламмыта. Маны тэҥэ, РСФСР Үөрэхтэрин министерыстибэтиттэн уонна СР туйгуннаах саастыыларыттан эйэх бочуотунай грамоталардаах. Оттон бу күннэргэ ыытыллыбыт республикаҕаалы Олонхо ыһыаҕын көрсө, итиннэ үбүлүйдээх 80 саастыын кэпиэнэ баһыыта С.А. Сарыдаев М.А. Силороваҕа «Чуратчы нэһилиэгин Бочуоттаах олохтоохо» бэлиэни үөрүүлүүн быыһыгынан туттарда. Кырдьаҕас учуутал маннык наҕараадыны сөбүлүүр туһугутын үөрүүгэ мунура суох. Ыһыахха сылгыын баран сотуу астыммытын бэлиэтиир: «Дойдум дьоно улуу Олонхобут ыһыаҕын дьон-сэргэ сахалыттар умнуулаах-туттуулаах хаалар ньаа үрдүк таһымнаах тэриллэллэр. Түмүүлүүлэхтэрин көрөөрүгүт. Үлэ-хамнас бэлэ ыыллыыллар, оҕо туда хаалыа быдыыллар. Бэлиэр Мазлайы алгыыллар ат сүүрүүгэ эрэ ыыллыыллар. Оччотообуна аҕаас оҕолоругар биир тыырыыны чорохолон турара. Оттон биилэрэ аҕаастыт барыхсан эйэх саҥа тутуулларынан көрсэйбэккэ көрөн наҥна астынным. Дойдубар кэлэҥим хаһан улуустут кэпиэ биилэ туһан иҥэр. Үүнэ сылгыан саҥа тутуулар дьэҥдэйэллэр, сибэккэ, мас аҕаас көрүнэ сөрөөллэн, Чуратчым куоҕунан чаҥнайыр. Аҥаа уорох кыыллара айылаан, тыа сиргэр ыччат олохсуйар, нэһилиэгиттэн ахсаана эбиллэр. Сыныыланна аҥаммыт объектар тутуллаллар, оҕо-ыччат сылгыаннарыгар, бирэмэтэн туһалаахтык аҕаҕарыгар усулуобуйа толоруу тэриллибит».

Мария Алексеевна бу олорон кэбиэт олохтор биирдэн комсомолгом биилэр: "20-30 сыл ардыгар эрдэ тороппут эбиллиэ. Биилэрэ комсомолгор ыччат үүнэригэр-сайдыарыгар, талыыт идэлэрин баһылаан үлэлиирэригэр-хамсыырыгар, олохтон оноспоруттар барыта барыта баар. Оттон ыччатпытыттан туһайан эмиэ этэ, туохтан да иитиэн-тэлиэн турбакка үлүмнэр үлэлээн-хамсаан. Олохпут уйбут-бэйбит кыаххыттыгар. Дойдум дьоно, самыан сайыныгар, үрдүк туһах ыһыахтарыгар! Былыыннаах сайын буоллун, сиэр аҕа олоҥхолуук үүнүүлүн, ыраахтыы, сылгылаан дьэйдэлэн, дьиэ кэргэннэриэгэр байыыннаах ыыс-хас олохтуу!» - диэн алгыстаах баҕа саҥаларын иҥэриэхтэр.

Анна ЗАХАРОВА.

ЭҺЭРДЭЛИИБИТ !

Тапталлаах көрүммин, аҕабын, күтүөтүт ***Борис Дмитриевич ВАСИЛЬЕВЫ*** *55 сааскын туолбут алгыс күнэ бэлэх түгэнинэн сүҥүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран истиҥник эҺэрдэлиибит!*

Биниги туспутугар кыһамньыҥ, сылаас сыҥыаныҥ, сүбэҥ-аматыҥ, ахсаабат камнаҥ ирдэн барча махтанабытын этэбит. Санаабытыҥ сатаан, тайҕыйдаабытыҥ туолан истин, ойон тахсар күннэх орто туруу дойдуга үҥүнүк, дьоллоохтук олор диэн алгыс бастыҥын аныыбыт.

ЭҺэрдэни кытта көрсэниҥ Галина Петровна, Биробиджаантан уолуҥ Айсен, аймахтарыҥ Гуляевтар, Сивцевтэр.

***

Күнду биир идэлэхпитин ***Борис Дмитриевич ВАСИЛЬЕВЫ*** *алгыс биир дьоҺун күнүгэр – ороҕойдоох үбүлүйүгүнэн ситиҥник эҺэрдэлиибит.*

Эн-мин дэсиҥэр дьоҺун кинибитигэр алгыс биир кэрэ эҺэрдиҥигэр уҥаҥын, ситиҥин сиэтиигэх, кыайыы кынаттаах чугас дьоҺун тула эйэлээх, байыылаах алгыс бауарабыт. Бауа санаан барыта туола туруон, ыра бауан ыныылаанын.

Түгэҕэ коступат үгүс уоруулаах күнүг укчэтин, алах устун сирдиир доруобуйаҥ кэтипбэт кыыма уостубатын, нус-хас, быр-баччы алороргор, эдэрдии эйэҕэс дуунаҕынан, сайаҕас санааҕынан саҥайтаран, хайдал эрэ ханыылаах сырыт диэн истиҥ санаабытын этэбит.

ЭҺэрдэни кытта биирэх улэлээбит "Сана олох" хаҥыат редакциятын үлэһиттэрэ, бэтэрээннэрэ.

***

Клавдиямат библиотечнай системэҕэ саҕааччыны кытта улэлиир күнду коллегабытын ***Марфа Николаевна КУЗЬМИНАНЫ*** *50 сааскын туолар үбүлүйүгүнэн ис сүрэхпититтэн эҺэрдэлиибит!*

Баҕарабыт чэрэй доруобуйаны, улэҕэр үрдүк ситиҥнэриҥ дьыл кэрэхтэр үйэлээх-быйаныах дьоллоох алгыс!

ЭҺэрдэни кытта библиотека коллектива.

МАХТАНАБЫТ

Ыам ыйыгар 4 ыйдаах өҕөбүн Соҕуруу Кореяҕа идьэн эмтэтэн, операцыялаан кэлэрбэр күүс-көмө буолбут аймахтарбар, Улахан Күөл оскуолатын коллективыгар, алгыстыыстарыгар, Чурапчы улууһун үөрэҕин үлэһиттэрин профсоюһун комитиэтигэр, председатель Давыдов Егор Иннокентьевичка уонна республикаҕа профсоюзка (председатель Щепинская Я.С.) дириҥ махтабын биэрдэбин.

Үлэһит кийиэкэ профсоюз оруола олус улахан суоллаах. Олокко көрсүлэр ханнык да түгэнэ, үлэлээх кийиэкэ туһаанныах профсоюзка кыттыгастаах буоламмыт эмиэ, операцыяҕа бараччыларга үлэһиттэр ыраахан уонна үчүгэй да көмөриэр, кыһалҕалаах да күннэриэр күүс - көмө буолуоҕун махтал тылларын этэбин.

Миигэ бу кыра хамнастаах үлэһиккэ өҕөбүн идьэн операциялатарбар улуустаабыт үөрэх управлениетын профсоюзка оруола улаханын өссө тэҥэ итэҕэйдим уонна биһиги профсоюзпут үлэтэ салгыы ирдэнник тэлминнэхпит үлэлии турарыгар баҕарабын.

С. БАРАШКОВА, Улахан Күөл оскуолатын итэҕэйитэ.

Ыҥыктабыллаах коммунальнай оголон туһааначчылар!

«Саха Республикатын Дьиэ-уот, коммунальнай хаһаайыстыбата" государственнай унитарнай тэриллэ „Коммунтеплосбыт" филиала суут ураабынан телебүргэ күүгэллибит дьону кытта үлэ күүһүрдүлэрин туһунан биллэрэр.

Бүгүнү күнэ ОДьКХ ГУТ үлэлэн тэлимин түгэрбэкэ үлэлиириэҕэр дьон туһаммыт коммунальнай оголорун телеебекэ сылдьаллара улахан харгьыны үөскэтэр.

Бу эпиллибит иэстэр суох буоллаларыгар ОДьКХ ГУТ „Коммунтеплосбыт" филиала суут приставтарын федеральнай сулууспатын кытта күргүөмнэх үлэлэлэр ыытар. Ол курдук, иэстэх дьон ууруу харгьыын, баайын-дуолун суут ураабынан иэстэрин телебүрүн суотуттар тутуу үлэлэн ыыталлар, онту таҥынан арааһ омук сирдэриэҕэр иэстэх дьон тахсыыларын күүмчүлүүр үлэлэн сабыллаллар.

189 №-лээх ФС күүһүгэр киирэн, үөһэ эпиллибит миэрэлэргэ эбии эҕэрдэ, маҥтан ниҥэ коммунальнай өнөөө иэстэх дьон кредитэй историяларыгар хаардыйыэҕэр киирэр буолуоктара. Бу испийиэкэ киирбит дьон кредит ханнык да корпуоратив (потребительскай, ипотечнай, о.д.а.) кыайан туһаммат буоллаллар.

Ыҥыктабыллаах коммунальнай оголон туһааначчылар, бу эпиллибит миэрэлэри эйиэхэ хаарыйбаттарын курдук туһаммыт коммунальнай өнөлөргүт ийин комигэр талуурдуулаах, үөскэтэ иэстэриитин толору талуу сохорутуттар ыҥырыллыт. Эйиэхэ телебүргүтүттэн кэлэр кыһыммытын этэннэ туоруурбут улахан тутулуктааҕын туһунан санаатабыт.

ОДьКХ ГУТ „Коммунтеплосбыт" филиала.

БИЛЛЭРИИЛЭР / ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учреждение срочно нуждается в услугах юриста с навыками делопроизводства по направлениям: военный учет, отдел кадров.

Телефон: 8-914-235-28-75.

***

Срочно продаю ВАЗ-2109 2002 г.в., передний привод, тонировка, литье, музыка, сигнализация, +комплект шипованных колес с дисками, ХТС за 100 тыс. руб.

Тел.: 8-914-101-33-32.

***

Якутский экономико-правовой институт при академии труда и социальных отношений г. Москвы приглашает выпускников 9-11 кл. и имеющие начальное, среднее профессиональное и высшее образование по следующим направлениям – экономика, менеджмент; юриспруденция, ЯГК (коллекторы), экономика и бухгалтерский учет; страховое дело, финансы, банковское дело, право и организация социального обеспечения, правоохранительная деятельность.

Обр. по тел.: 8-964-424-07-56, 8-984-112-64-71.

***

ООО МФО «Денежный поток" предлагает вам займы: "Потребительский" до 70 тыс.руб. сроком до 18 месяцев, **"Пенсионный"** до 150 тыс.руб. сроком до 36 месяцев, **"Экспресс-заём"** до 15 тыс. руб. сроком до 3 мес.

Наш адрес: с. Чурапча, ул. Ленина, 47, ТЦ «Четыре сезона". **Тел.: 42-411, 8-984-117-41-20.**

***

В с. Чурапча продается участок в Молодежном с перспективой газопровода. Есть все постройки.

Тел.: 8-914-229-90-34, 8-964-415-31-33.

***

2004 сылларааҕы үчүгэй туруктаах УАЗ-люкс алыытыан. **Тел: 8-914-264-43-98.**

***

Евро түннүгэ сохаас хомуйабыт, онту таҥынан балаҥ оноҺуллубут түннүктэр алыыта бааллар. Москвитай сиокоон комойдиттэн онорон биэрэбит. Полоконниктар алыыта бааллар.

Тел: 8-914-254-58-87.

***

Афанасий Семенович Слепцов алыыр бэриллибит паспорт сүгүрүгүнэн диэнэ суоҕунан аҕыллар.

***

Альберт Афанасьевич Матвеев алыыр паспорт, водительский удостоверениянан сүгүрүгүнэн диэнэ суоҕунан аҕыллар.

***

Уважаемые жители Чурапчинского района!

Напоминаем о том, что юрисконсульт МФЦ продолжает свою работу по предоставлению бесплатной юридической помощи социально незащищенной категории населения в виде письменного или устного консультирования по правовым вопросам, связанным с земельно-имущественными, социальными, трудовыми, жилищными, семейными отношениями, по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, по обжалованию актов органов власти и должностных лиц.

При себе необходимо иметь паспорт и документ, удостоверяющий принадлежность к социально незащищенной категории населения.

Ждем вас по адресу: Чурапчинский район, с. Чурапча, ул. Октябрьская, 17в.

Режим работы: вторник, среда, четверг, пятница.

График личного приема: 09.00 - 13.00, 14.00 - 17.30.

Отдел оказания юридической помощи населению ГАУ «МФЦ РС (Я)».

***

Отдел военного комиссариата РС (Я) по Таттинскому и Чурапчинскому улусам проводит набор курсантов из числа призывников в группу обучения водителей категории "С», «Д», «Е» в Чурапчинском филиале ДОСААФ России РС(Я) для дальнейшего прохождения военной службы по специальности.

Курсанты обеспечиваются обмундированием, оплата за обучение производится за счет Министерства Обороны РФ.

Требования к кандидатам на обучение в филиале ДОСААФ России РС(Я): набираются призывники годные по состоянию здоровья к военной службе, не имеющие судимость, ответственные отношению к исполнению воинской обязанности.

Справки по тел. 8-964-077-52-61 (Яроева Е.В.), 8-914-298-68-94 (Максимов И.А.), 8-914-100-52-29, 8-964-415-19-51 (Варламов И.И.)

Киҥи уонна сокуон

ЧУРАПЧЫ УЛУУҺУН ПРОКУРАТУРАТА СОКУОН ИРДЭБИЛИН БЫҺААРАР

Чурапчы улууһун прокуратурата муниципальнай тэриллиилэр испитэригэр 2008 сыл кулун тутар 3 күнүгэҕи «Саха Республикатын муниципальнай нормативнай-правовой аактар регистрдэрин туһунан» сокуон (салгыы - сокуон) ирдэбилэрин быһаарар.

Бу сокуон ирдиригэр, ыйыллыбыт регистрэ туох баар муниципальный нормативнай-правовой аактар, онту тэҥэ сохтоох референдум түмүгүнэн ыыллыбыт аактар киириэхтэхтэр.

Сокуон 5 ыстатьйатын 1 чаабы ыйарыынан, регистрэ маннык сибидииннээхтэр баар буолуоктаахтар:

1) муниципальный нормативнай-правовой аакта (салгыы - Аакта) көрүнэ (уураах, дьаһал, быйарыы);

2) аактаны ылыммыт уорган (дуоһунастаах сирэй);

3) аакта ылыллыбыт күнэ, ыйа, сыла, нүөмэрэ;

4) аакта нүөмэрэ, официальный регистрациятын күнэ, ыйа, сыла;

5) аакта официальный бэчээккэ тахсыбыт сирин, эбэтэр норуот көрүүтүгэр-билэнитигэр тахсыбыт сирин туһунан сибидииннээхтэр;

6) аакта иитэриллибит аата;

7) аакта текэ.

Муниципальный тэриллиилэр баҺыыктарыгар Сокуон бэлиитэ туолуоктаах эбэҺиннэйи үөрдэр. Ол курдук, муниципальный тэриллии сайыйаччыта Аакта ылыллыыбытын кэннитэн 15 үөс хонуун иҥиэҕэр, онту электроннай нньымаҥын, электроннай илии баттааһыны туттан Саха сирэйдээҕи Государственнай юстиция комитиэтигэр (салгыы комитиэт) ыытыахтаах. Онту таҥынан, 10 үөс хонутун иҥиэҕэр комитиэккэ Аакта официальный бэчээккэ тахсыбыт сирин, эбэтэр норуот көрүүтүгэр-билэнитигэр тахсыбыт сирин туһунан сибидииннээхтэр баҺыыларынан ыытыллыахтаахтар.

Сокуон кэнэтүк ыйарыынан, бу Саха Республикатын муниципальный нормативнай-правовой аактар биир кэлим регистрдэрэ сохтоох бэйэни салайыныы аактарга толорутук уонна соотоохтук комиэҕэр бараллыгар муниципальный тэриллии баҺыыта эпиэтэннэстэх.

Россия Федерациятын Административнай бэрэбэтин кодексатын 19.7 ыстатьйатын ыйарыынан, муниципальный тэриллии сүгүн дуоһунастаах сирэй аактарыы Саха сирэйдээҕи Государственнай юстиция комитиэтигэр ыыллар түгэнигэр, киин административнай эпиэтэннэстэ тарыллыан сөп.

И.В. ЯДРЕЕВ,
улуус прокурора,
юстиция альян сүбэлитэ.

Кылаабынай редактор – **А.А. ЗАХАРОВ.**
Эпиэтэллиир секретэрдэр, сурук отдела – **Е.Г. МАКАРИНСКАЯ.**
Экономика, спорт, тыа хаһаайыстыбатын отдела – **А.М. СЛЕПЦОВ.**
Корреспондеттэр – **С.А. ЖЕНДРИНСКЭЙ, А.Н. ЗАХАРОВА.**
Корректор – **В.Н. ПЕТРОВА.**
Таптаччы – **Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.**
Бэчээттэччи – **Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.**

Тэрийэн таһаараччылар: СР Правительствата, Чурапчы улууһун "Сана олох" редакционнай-издательскай холбоҺук автономнай учреждение. Российскай Федерация Роскомнадзор СР управлениетыгар 2012 с. кулун тутар 15 күнүгэр регистрацияламмыт нүөмэрэ – ПИ №14-0236.

АДЫРЫСПЫТ: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор – 41-332, отделлар – 41-265, 41-358. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru

Бэчээккэ сакаас: № 62 (11072)
Кэмэйэ: 1,5 бэч. лист
Тираж 1650.
Хаһыат сыаната: 10 солк.

Сана олох

Автор суруйарыгар-тылларыгар редакция пааспыта ол түбэлэр буоллаҕа. Суруйааччылар чолуолаах кырдьыктаахтарыгар эпиэтэллиилэр бэлэр туолуохтаахтар.

Хаһыат бэчээккэ бэриллэр графига: 16 ч 00 м. Бэчээккэ бэриллиннэ: 16 ч 00 м. "Сана олох" редакционнай-издательскай холбоҺукка 24.06.2015 с. офсетка бэчээттэнно.
Адырыһа: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Индекса: 54907. Хаһыат наадалаҕа уотэ: оптуоруннньукка, чэппиэргэ уонна субуотаҕа тахсар.